

## 1. UVOD

Opredjeljenje država Zapadnog Balkana da uspostave što je moguće čvršće odnose sa Evropskom unijom, povlači niz promjena u svim aktivnostima odnosne države. Ukupnost takvih promjena obično se označava reformom društva u cjelini, a u slučaju država Zapadnog Balkana ovaj proces se odvija istovremeno i kao proces tranzicije ili promjene političkog, ekonomskog i pravnog sistema u pravcu prihvatanja evropskih standarda ili standarda Evropske unije. Proces stabilizacije i pridruživanja (PSP) predstavlja osnovni okvir politike EU prema BiH, kao i prema pet drugih zemalja regionala. PSP je strategija Evropske unije prema zemljama Jugoistočne Evrope sa osnovnim obilježjima : jednaki uslovi za sve, jasna perspektiva članstva u EU, individualni pristup i veliki značaj regionalne saradnje. Proces stabilizacije i pridruživanja zemljama nudi snažne podsticaje, istovremeno postavljajući pred njih zahtjevne političke i ekonomske uslove među kojima je posebno istaknuta potreba za regionalnom saradnjom. Kako bi razvile bliži odnos sa Unijom, zemlje trebaju uskladiti svoj politički, ekonomski i institucionalni razvoj sa vrijednostima i modelima na kojima se zasniva EU, a to su demokratija, poštovanje ljudskih prava i tržišna ekonomija. Potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, po prvi put je uspostavljen formalni ugovorni odnos između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Ovaj Sporazum je preferencijalni sporazum, koji treba doprinijeti ekonomskoj i političkoj stabilizaciji BiH, te uspostavljanju bliskih i dugoročnih veza između ugovornih strana (Evropskih zajednica i njihovih država članica s jedne i Bosne i Hercegovine s druge strane). Na pravnom planu, navedene promjene se odnose i obuhvataju promjenu gotovo kompletног zakonodavstva.

Bosna i Hercegovina je preuzela obavezu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim propisima Evropske unije danom potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju<sup>1</sup>. U svojoj ranijoj fazi, usklađivanje treba biti fokusirano na osnovne elemente pravne tekovine (acquis-om) EU koje se odnosi na unutrašnje tržište kao i na druge oblasti vezane za trgovinu, dok će se u kasnijoj fazi fokusirati na preostale

---

<sup>1</sup> Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ( SSP) između BiH i EU potписан je u Luksemburgu 16. juna 2008. godine, u prisustvu najviših zvaničnika BiH i Evropske unije

dijelove pravne tekovine EU<sup>2</sup>. Imajući u vidu da će Bosna i Hercegovina biti suočena sa velikim brojem novih propisa koje treba preuzeti, uz pomoć Procjene uticaja propisa je moguće sagledati političke, ekonomске, socijalne i ekološke rezultate usvajanja izvjesnih politika EU ili pojedinih propisa. *Acquis communautaire* (pravno naslijede, pravna tekovina) je jedan od najznačajnijih pravnih i političkih principa evropskih integracija. Termin se odnosi na ukupna prava, obaveze i predanosti Zajednici, koji su se kumulirali razvojem integracionih procesa ili koje je Evropska unija ostvarila do danas, tj. dostigla u pravnom i političkom smislu. Usklađivanje je usaglašavanje domaćih propisa sa pravom Evropske unije, kako bi se omogućila lakša komunikacija i trgovina. Usvajanjem prava i standarda EU, domaća privreda biće privlačnija za direktna strana ulaganja, a domaći proizvodi biće konkurentniji na tržištu Evropske unije. Svaka država čiji je cilj članstvo u EU, mora da prihvati odredbe Osnivačkih ugovora Unije i usvoji njene pravne tekovine. Usklađivanje zakonodavstva počinje od sljedećih prioritetskih područja: tržišne konkurenčije, državne pomoći, intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva, javnih nabavki, infrastrukture kvaliteta (tehnički propisi i standardi, mjeriteljstvo, akreditacija i ocjena usklađenosti ), te zaštita potrošača.

Kada je riječ o tehnikama i instrumentima usklađivanja propisa, treba naglasiti da je na prijedlog Direkcije za evropske integracije BiH, Savjet ministara na sjednici održanoj 25. januara 2011. godine, usvojio Odluku o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom tekom Evropske unije. Instrumenti za usklađivanje ( Uporedni prikaz i Izjava o usklađenosti ) su od izuzetnog značaja u postupku usklađivanja pravnog sistema BiH sa pravnim poretkom Evropske unije.<sup>3</sup>

Delegacija Evropske unije u BiH više puta je isticala da u složenoj ustavnoj i pravnoj strukturi s različitim nivoima vlasti, odgovornim za različite oblasti EU zakonodavstva, BiH mora da unaprijedi mehanizam koordinacije, odnosno utvrdi metode ovog procesa, kako bi ostvarila bolje rezultate i napredovala na tom polju. Dakle, u magistarskom radu ćemo konstatovati da bez adekvatnog sistema koordinacije, odnosno izostanka metoda nije moguće obezbijediti organizovano

---

<sup>2</sup>Član 70. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

<sup>3</sup>Na prijedlog Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine ( DEI), Savjet ministara BiH je na 142. sjednici, održanoj 25. januara 2011. godine , usvojio Odluku o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva BiH sa pravnim naslijedjem Evropske unije ( „Sl. Glasnik BiH broj 23/11)

kretanje svih nivoa vlasti u BiH na evropskom putu, bilo da je riječ o sprovođenju obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ili obaveza koje se odnose na ispunjavanje upitnika Evropske komisije, na sistemsko preuzimanje evropskog zakonodavstva na svim nivoima vlasti ili na njihovo kasnije učešće u pristupnim pregovorima.

U složenoj ustavnoj strukturi, metodi, odnosno mehanizmi koordinacije na osnovu kojih će biti izgrađen plan integrisanja BiH u EU postao je prvorazredno političko pitanje. Takvim dokumentom precizno bi bilo definisano ko šta radi-od opština, preko kantona do entiteta i države. Koji su rokovi za zacrtane ciljeve, šta je čija odgovornost i ko bi bio kriv za neuspjeh.

## **2. NASTANAK EVROPSKE UNIJE I EVROPSKIH ZAJEDNICA**

Ideja o ujedinjenju evropskih država u poseban savez ili Sjedinjene Države Evrope, potiče još iz srednjeg vijeka , ali je , poslije više bezuspješnih pokušaja nasilnog ujedinjenja osvajačkim ratovima, praktično počela da se realizuje tek nakon II svjetskog rata.<sup>4</sup> Već pred kraj Drugog svjetskog rata, oživjele su ideje da je budućnost Evrope u čvršćem institucionalnom povezivanju njenih država kako bi se izbjegli ponovni sukobi i razaranja. Na osnovu takvih ideja, 1951. godine je osnovana Evropska zajednica za ugalj i čelik, a nakon toga 1957. godine Evropska zajednica za atomsku energiju i Evropska ekomska zajednica<sup>5</sup>. Sve tri zajednice su kao oblike regionalnih ekonomskih integracija osnovale iste države: Belgija, Francuska, Holandija, Luksemburg, Italija i SR Njemačka, potpisivanjem odgovarajućih ugovora. Ugovor o osnivanju Evropske zajednice za ugalj i čelik je potписан 18. aprila 1951. godine u Parizu ( i poznat je kao Pariski ugovor), dok su ugovor o osnivanju druge dvije zajednice iste države potpisale 25. marta 1957. godine u Rimu. Posljednja dva ugovora su poznati i kao Rimski ugovori. Zajednica za ugalj i čelik je osnovana na period od 50

---

<sup>4</sup>Ujedinjenje evropskih država prvi je zvanično predložio francuski ministar Robert Šuman u svom govoru 9. maja 1950. godine. Otuda se 9. maj slavi kao „rođendan Evropske unije“, odnosno kao „Dan Evrope“.

<sup>5</sup>Vitomir Popović,Radovan Vukadinović:Međunarodno poslovno pravo-Opšti dio;Banjaluka-Kragujevac,2005. godina.